

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

STUDY

You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



SA EXAM
PAPERS



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS

TSHIVENDĀ LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA (FAL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

2017

MEMORANDAMU

MARAGA: 100

Memorandamu uyu u na masiatari a 13.

PFESANI:

- Tshifhinga tshothe vha tshi tola maanea a vhusiki, vha tea u shumisa rubriki iyi (BAMMBIRI JA VHURARU 3).
- Maraga dza 0–50 dzo khethekanywa dza bva zwipida zwanu (5) zwiwulwane zwa thalusamaimo.
- Kha khritheria dzi angaredzaho Zwi re Ngomu, Luambo na Tshitaila, tshinwe na tshinwe tsha izwo zwipida zwa thalusamaimo tsho khethekanywa tsha bva zwipida zwiwihili: tshipida tsha ntha na tsha fhasi, tshinwe na tshinwe tshazwo tsho faredza maraganyangaredzi dzo tshi teaho u ya nga u tevhkana hazwo.
- Tshivhumbeo tshone a tshi kwamei nga heyi khethekanyo ya maimo a ntha na a fhasi.

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA
[MARAGA 50]**

Khriteria		Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU & VHUPULANI (NV) (Zwo riwaliwaho na mihumbulo) Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani/ U dzhiela nzhele ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele MARAGA 30	Maimo a ntha	28–30	22–24	16–18	10–12	4–6
		-Mihumbulo i gobolaho/tokonyaho i sa vhambedzwi/lavhelelwiho -Mihumbulo ya vhuṭali, i tokonyaho nahone yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Phindulo yo lundwa tshidele vhukuma -Zwi yelana tshothe na thoho nahone zwa takadza -Hu na vhuṭanzi ha mihumbulo yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Phindulo i fushaho -Mihumbulo yo lunzhedzana lwo linganelaho nahone zwi a tendisea -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana lwo linganelaho/lu fushaho, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Phindulo i shaedzaho ndunzhendunzhe -Mihumbulo yo vhilinganaho, nahone i si na vhusiki ha muṭe -Vhuṭanzi vhu si gathi ha nzudzanyo na u lunzhedzana zwo teaho	-Phindulo yo polikaho tshothe -Mihumbulo yo tanganaho nahone i si na sia -Ndi phambananadzo, zwo sokou dovhoolwa -A zwo ngo dzudzanywa nahone a zwi na ndunzhendunzhe

		25-27	19-21	13-15	7-9	0-3
	Maimo a fhasi	-Ndi zwa nthesa, fhedzi zwo ri shaedzinyana musutshelo wa maanea o lundwaho tshidele lwa tshohteshothe -Mihumbulo yo vhibva ya lundwa lwa vhutali -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lonzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Zwo lundwa tshidele -Mihumbulo i yelana, i takadzaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lonzhedzana zwavhuḁi, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Phindulo i a fusha fhedzi hu na vhuḁudzeḁudze huḁiwe vhu khakhisaho muḁoḁo -Mihumbulo yo dzudzanywa lwa ndinganelo nahone i a tendisea -Hu na huḁiwe u fusha ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Phindulo yo anzaho u sa yelana ha maphungo -Mihumbulo i vho sumbedza u liana na u ḁaḁisa -U shaedza vhuḁanzi ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe zwo teaho	-A hu na ndingedzo ya u fhindula thoho/mbudziso -U polika tshothe na u sa tsha tea lwa tshothe -A zwi na sia nahone zwo vhilingana

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA
[MARAGA 50] (i ya phanda)**

Khriteria		Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA (LTD) Thouni, redzhistara na divhaipfi zwo teaho ndivho/zwiitei na nyimele Munanguludzo wa maipfi Kushumisele kwa luambo na milayo, zwiga zwa u vhala, girama, mupeleto MARAGA 15	Maimo a ntha	14-15	11-12	8-9	5-6	0-3
		-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi zwo tea tshotheshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Luambo ndi lwa vhudifulufheli ha nthesa, lu nyanyulaho tshothe -Lu a gobola nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni -A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakhethakheni	-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi zwo tea vhukuma ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Luambo lu a tokonya nahone thouni yo shumiswaho ndi i nyanyulaho -Hunzhi a hu na vhukhaki ha girama na mupeleto -Lwo lundwa tshidele vhukuma	-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi zwo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -U shumiswa ho teaho ha luambo u bvedza thalutshedzo -Thouni yo tea -U pfumiswa ha luambo ho shumiswa u khavhisa zwi re ngomu	-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi zwo tea zwiutuku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Ho shumiswa luambo lwa mutheo/fhasi -Thouni na kushumisele kwone kwa maipfi a zwo ngo tea -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma	-Luambo a lu pfali -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi a zwo ngo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -U hotefhala ha divhaipfi zwo anzesa lune u pfala ha mafhungo zwa si tsha konadzea na khathihi/ zwa vho konda vhukuma
	Maimo a fhasi	13	10	7	4	
		-Luambo ndi lwa ntha vhukuma -Lu a gobola nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni -A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakheni	-Luambo lu a kunga na u nyanyula -Thouni ndi yo teaho, i nyanyulaho -Vhukhaki vhuutuku ha girama na mupeleto -Zwo lundwa tshidele vhukuma	-U shumiswa ha luambo ho linganelaho, fhedzi hu tshi di vha na vhuudzetudze -Huniwe u shumiswa ha luambo ho teaho nga u angaredza, fhedzi u dzangelwa ha luambo ndi ha fhasi	-Luambo lwo shumiswa lwa u sa kona -A hu na kana hu tou vha na zwiutuku zwi sumbedzaho muvanganyo wa mafhungo/mitaladzi -Divhaipfi yo hotefhala lwa tshothe	

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA
[MARAGA 50] (i ya phanda)

Khriteria	Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
TSHIVHUMBEO (T)	5	4	3	2	0-1
Zwitalusi zwa tshibveledzwa Kubveledzelwe kwa phara na tshivhumbeo tsha mafhungo/mitaladzi MARAGA: 5	-Kubveledzele kwa thoho kwa nthesa -Vhudodombedzi ha mathakhetshakheni -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo fhatwa na u lundwa lwa nthesa tshothetshothe	-Kubveledzele kwa thoho kwo lunzhedzanaho -Vhudodombedzi ha thoho hu pfadzaho -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo vangwa lu pfadzaho	-Kubveledzele kwa thoho na vhudodombedzi zwo tea -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo fhatwa lu fushaho -Maanea o di faredza zwi pfadzaho/tendiseaho	-Dziwe mbuno ndi dzi pfadzaho -Mafhungo/Mitaladzi na phara zwi di vha na vhukhaki -Fhedzi maanea a kha di pfala naho hu na vhukhaki	-Hu na u shaedza ha mbuno dzo teaho -Mafhungo/Mitaladzi na phara zwo dala vhukhaki -Maanea ha na mudzio/ha pfadzi
MARAGANYANGAREDZI	43-50	33-40	23-30	13-20	0-10

KHETHEKANYO YA B NA C: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA 30]

Khritheria	Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (NVT) Zwo nwaliwaho na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele Phindulo na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na tshivhumbeo/milayo na nyimele	15–18 -Phindulo ndi ya mathakhetakheni, i sa vhambedzwi -Mihumbulo ya vhuṭali, yo vhibvaho -Ndivho yo tandavhuwaho tshothe ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Kuiwalele kwo tou fombe kha sia lone -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho -Tshivhumbeo ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa	11–14 -Phindulo ndi yavhudi vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -O fara vhuṭala/sia lone -A hu na u polika -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho -Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhukhaki vhuṭuku	8–10 -Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ho ngo tou fara vhuṭala hone tshothe lini – hu na u polika huiwe hu vhonealaho -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo di lunzhedzana -Zwiṭalusi zwidodombedzwa zwi tikedza thoho -Nga u angaredza, tshivhumbeo ndi tshone, fhedzi hu na u polika huṭuku	5–7 -Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bvukululaho ndivhonyana ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Hu na u polika huiwe hu vhonealaho naho o fara vhuṭala -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshothe lini -Zwidodombedzwa zwiṭuku zwi tikedza thoho -Hu na u shaedza hu vhonealaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo -Thahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho	0–4 -Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Thalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo -Zwidodombedzwa zwiṭuku zwi tikedza thoho -A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa
MARAGA 18 LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA (LTS) Thouni, redzhistara, ndivho/u nyanyula, tshitaila, vha tangedzaho mafhungo na nyimele Munanguludzo wa maipfi Zwiga zwa muiwalo na mupeleto	10–12 -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakhetakheni ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele -A hu na vhukhaki	8–9 -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zwavhudi -Divhaipfi ndi yavhudi vhukuma -Hunzhi a hu na vhukhaki	6–7 -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Hu na huiwe vhukhaki ha girama -Divhaipfi i a fusha/linganela -Fhedzi vhukhaki vhu re hone a vhu thithisi thalutshedzo	4–5 -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho zwiṭuku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Girama yo shaedza, i na vhukhaki ho vhalaho -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma -Thalutshedzo yo thithisea	0–3 -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Zwo dala vhukhaki nahone zwo tangedzaho -Divhaipfi a i tei ndivho na kathihi -Thalutshedzo yo hotefhala tshothe
MARAGA 12 MARAGANYANGAREDZI	25–30	19–23	14–17	9–12	0–7

KHETHEKANYO YA B NA C: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA 20]

Khriteria	Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (NVT) Phindulo na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na tshivhumbeo/milayo na nyimele MARAGA 12	10-12 -Phindulo ndi ya mathakhethakheni, i sa vhambedzwi -Mihumbulo ya vhuṭali, yo vhibvaho -Ndivho yo tandavhuwaho tshoṭhe ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Kuiwalele kwo tou fombe kha sia lone -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshoṭhe, zwidodombedzwa zwoṭhe zwi tikedza ṭhoho -Tshivhumbeo ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa	8-9 -Phindulo ndi yavhuḍi vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -O fara vhuṭala/sia lone -A hu na u polika -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshoṭhe, zwidodombedzwa zwoṭhe zwi tikedza ṭhoho -Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhukhaxhi vhuṭuku	6-7 -Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ho ngo tou fara vhuṭala hone tshoṭhe lini – hu na u polika huiwe hu vhonealaho -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo ḍi lunzhedzana -Zwiṭhe zwidodombedzwa zwi tikedza ṭhoho -Nga u angaredza, tshivhumbeo ndi tshone, fhedzi hu na u polika huṭuku	4-5 -Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bvukululaho ndivhonyana ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Hu na u polika huiwe hu vhonealaho naho o fara vhuṭala -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshoṭhe lini -Zwidodombedzwa zwiṭuku zwi tikedza ṭhoho -Hu na u shaedza hu vhonealaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo -Ṭhahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho	0-3 -Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ṭhalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo -Zwidodombedzwa zwiṭukuṭuku zwi tikedza ṭhoho -A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa
LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA (LTS) Thouni, redzhistara, ndivho/u nyanyula, tshitaila, vha tangedzaho mafhungo na nyimele Munanguludzo wa maipfi Zwiga zwa muiwalo na mupeleṭo MARAGA 8	7-8 -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakhethakheni ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele -A hu na vhukhaxhi	5-6 -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshoṭhe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zwavhuḍi -Divhaipfi ndi yavhuḍi vhukuma -Hunzhi a hu na vhukhaxhi	4 -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshoṭhe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Hu na huiwe vhukhaxhi ha girama -Divhaipfi i a fusha/linganela -Fhedzi vhukhaxhi vhu re hone a vhu thithisi ṭhalutshedzo	3 -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho zwiṭuku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Girama yo shaedza, i na vhukhaxhi ho vhalaho -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma -Ṭhalutshedzo yo thithisea	0-2 -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Zwo ḍala vhukhaxhi nahone zwo tanganana -Divhaipfi a i tei ndivho na khathihhi -Ṭhalutshedzo yo hotefhala tshoṭhe
MARAGANYANGAREDZI	17-20	13-15	10-11	7-8	0-5

ADENDAMU/MEMORANDAMU

KHETHEKANYO YA A: MAANEA

MBUDZISO 1

KHETHEKANYO YA A: MAANEA		
1.1	Arali hu si nga nthani ha mapholisa ndi musi a songo li vhona.	<p>Mbuletshedzo</p> <ul style="list-style-type: none"> -Muñwali u buletshedza zwi^ututu^wedzi nga vhu^udalo. -Muñwali u ola tshifanyiso tsha zwine a khou amba ngazwo muhumbuloni wa muvhali. <p>Nganetshelo</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela zwi^ututu^wedzi. -Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea. -Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho. -Magumo a songo ðowe^uleaho a fhedza tshi^utori zwavhu^udi. <p>A u vhuisa muhumbulo</p> <ul style="list-style-type: none"> -Afha muñwali u vhuisa mihumbulo a i ñea vhu^udi^upi na u nyanyuwa hawe. -U vhuisa mihumbulo u yelana na mi^ulo^u kana lutamo lwawe. -Muñwali u kona u dzhia sia li^une a khou li imelela.
1.2	Zwiito zwa vuhwarahwara zwi thithisa mvelaphanda ya vhutshilo.	<p>Nganetshelo</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela nga ha zwo bvelelaho khæe. -Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea. -Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho. -Magumo a songo ðowe^uleaho a fhedza tshi^utori zwavhu^udi. <p>Mbuletshedzo</p> <ul style="list-style-type: none"> -Muñwali u buletshedza nga zwo bvelelaho khæe. Muñwali u ola tshifanyiso tsha zwine a khou amba ngazwo muhumbuloni wa muvhali. <p>A u vhuisa muhumbulo</p> <ul style="list-style-type: none"> -Afha muñwali u vhuisa mihumbulo a i ñea vhu^udi^upi na u nyanyuwa hawe. -U vhuisa mihumbulo u yelana na mi^ulo^u kana lutamo lwawe. -Muñwali u kona u dzhia sia li^une a khou li imelela.

1.3	Nwalani maanea ane a fhela nga maipfi aya: ... u thetshelesa zwo nthusa.	<p>U vhuisa muhumbulo -Afha muñwali u vhuisa mihumbulo a i ñea vhudipfi na u nyanyuwa hawe. -U vhuisa mihumbulo u yelana na zwo iteaho khae. -Muñwali u a kona u dzhia sia line a khou li imelela.</p> <p>Nganetshelo -Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela tshitori kana zwiwo zwine zwa nga bvelela. -Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea. -Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho. -Magumo a songo ðowealeho a fhedza tshitori zwavhudi.</p>
1.4	Migwalabo tshivhangi tsha zwivhuya na mutshinyalo.	<p>A u haseledza -Afha muñwali u imelela masia mavhili u lingana. -Muñwali ha tei u dzhia sia.</p>
1.5	U shaea ha mishumo zwi tutuwedza u anda ha vhugevhenga. Tatani.	<p>U tata khani -Afha muñwali u vha e na ndila yawe ine a vhona zwithu ngayo. -Mihumbulo yawe i tea u vha khagala u bva mathomoni u swika magumoni. -Muñwali u sumbedza u imelela linwe sia/fhungo. -Muñwali u tikedza vhukuma fhungo line a khou toda li tshi tendiwa. -Muñwali u sumbedza vhukhwine ha fhungo line a khou li imelela.</p>
1.6.1	Tshifanyiso	<p>Nganetshelo. -Muñwali u anetshela nga ndeme ya mbambe ya u gidima. -Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho. -Magumo a songo ðowealeho a fhedza tshitori zwavhudi.</p> <p>Mbuletshedzo. -Afha muñwali a nga buletshedza nga ha mbambe ya u gidima.</p> <p>A u haseledza. -Hu nga haseledzwa nga ha mbambe ya u gidima.</p> <p>U tata khani. -Hu nga tatiwa khani nga ha mbambe ya u gidima.</p>

1.6.2	Tshifanyiso	<p>Nganetshelo. -Munwali a nga n̄wala nga ha mvelele kana nyito dzo no itea hone.</p> <p>Mbuletshedzo. Hu nga buletshedzwa nga ha mvelele.</p> <p>A u haseledza. Vhagudi vha nga haseledza nga ha ndeme ya mvelele.</p> <p>U tata khani. Hu nga t̄atiwa khani nga ha masiandaitwa a u tevhedza mvelele.</p>
1.6.3	Tshifanyiso	<p>Nganetshelo. -Munwali u anetshela nga khombo i vhangwaho nga phukha vhugalaphukha.</p> <p>Mbuletshedzo. -U buletshedza nga ha khombo dzi vhangwaho nga zwipuka. Vhugalaphukha.</p> <p>A u haseledza. -U haseledza nga ha khombo i vhangwaho nga ha phukha vhugalaphukha.</p>

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A: 50

KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI

MBUDZISO 2

2.1 VHURIFHI HA TSHIOFISI

Zwi lavhelelwaho

Tshivhumbeo:

- Vhurifhi ha tshiofisi vhu na diresi mbili.
- Vhurifhi ha tshiofisi vhu na theshano.
- Vhu na thoho ya mafhungo.
- Vhu na marangaphanda.
- Vhu tea u vha na mutumbu.
- Vhu tea u vha na magumo.
- Vhu tea u vha na ndivhuho.
- Thouni na redzhisitara zwi tee ndivho na vhatanganedzi vha mafhungo.
- Hu tea u vha na ndunzhendunzhe ya mafhungo u bva mathomoni u swika magumoni.
- Tsaino na u vala

[30]

2.2 NGANEAVHUTSHILO YA MUFU

Zwi lavhelelwaho

Tshivhumbeo

- Madzina a mufu nga vhudalo.
- Duvha le a lovha ngalo.
- Tshivhalo tsha vhana vhe a vha sia.
- Fhethu he vha vha vha tshi shuma hone.
- Duvha line vha do vhulungwa ngalo.

[30]

2.3 MUVHIGO

Tshivhumbeo

- Mathomele, khethekanyo nga u tou angaredza
- U niwalwa kha tshifhinga tsha zwino.
- U sedza kha zwithu zwine zwa do shela mulenzhe zwa u angaredza.
- U bva kha zwithu zwa u angaredza u ya kha zwo khetheaho.
- Hu nga shumiswa divhaipfi ya thekeniki.

[30]

2.4 MUFHINDULANO

Zwi lavhelelwaho

Tshivhumbeo:

- Kha hu n̄walwe madzina a vhabvumbedzwa.
- Kha hu n̄walwe kholoni nga murahu ha dzina la mubvumbedzwa.
- Kha hu shumiswe mutaladzi muswa u sumba muambi muswa.
- Hu nga shumiswa tshitaela tsha: khumbelo mbudziso na ndaela. [30]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B: 30

**KHETHEKANYO YA C: ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI/
ZWA TSUMBEDZI/ZWA MAFHUNGO**

MBUDZISO 3

3.1 GARATA YA THAMBO

Zwi lavhelelwaho

Tshivhumbeo:

- Thoho.
- I fanela u nwalwa nga ndila i no kunga.
- I nga vha na tshifanyiso.
- A yo ngo tea u lapfesa.
- U pfufhifhadzwa nga zwiga zwi re na ndeme fhedzi. [20]

3.2 DAYARI

Zwi lavhelelwaho

Tshivhumbeo:

- I anzela u nwalwa kha bugu yo khetheaho (Dayari/Dzhenela).
- Hu nga shumiswa tshitaela tshi si tsha fomala.
- Zwi nwalwa zwi na datumu na tshifhinga.
- Luambo lu vhe lwa muthu wa u thoma.
- I anzela u nwalwa nga tshifhinga tsho fhiraho. [20]

3.3 NDAELA

Zwi lavhelelwaho

Thodea:

- U shumisa limudi la ndaela.
- I tea u vha na ndunzhendunzhe kha zwo nwalwaho.
- U shumisa nomboro na buletse u sumbedza mutevhe.
- I tea u angaredza mulaedza wa ndeme.
- I tea u pfesesea.
- I nwalwe nga luambo lu swikelelwaho nga vhathu vhanzhi. [20]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA C: 20
MARAGAGUTE: 100